



KEREITI
1

**BUKA YA
MOITHUTI**

Platinum

Dikhoudu le Diroboto

Maskew Miller Learning
10 Freedom Way, Milnerton, Cape Town, 7441

© Maskew Miller Learning (Pty) Ltd 2025

Ditokelo tsohle di sirelleditswe. Ha ho karolo ya kgatiso ena e ka hatsiwa, ya bolokwa mokgweng oo e ka hlahiswa hape ho ona, kapa ya phatlalatswa sebopeleng sefe kapa sefe, ka tsela efe kapa efe (elektroniki, ka motjhine, ka kgatiso kapa ka mokgwa o mong o sele) ntle le ho re ho fumanwe pele tumello e ngotsweng fatshe ya monga ditokelo tse sirelleditsweng.

Ho kopa tumello ya ho hlahisa hape kapa ho fetola karolo efe feela ya phatlalatswa ena, ka kopo ikopantshe le sehlopha sa Ditokelo le Ditungellano ho 021 532 6000 kapa o ka romela emeli ho rightsgranting@mml.co.za. Ho tlaleha tlolo ya molao, ka kopo romella emele ho copyright@mml.co.za

E hatsitswe la 1 ka 2025

ISBN 978-1-779-83182-8
ePDF Perpetual ISBN 978-1-834-99098-9

Mophatlalatsi Whitley Makhari
Mohlophisi ya tshwereng Georgia Mehl
Moralo wa bokantle ba buka ka MML Visual Design
Setshwantsho sa bokantle ka MML Visual Design
Moralo wa buka ka MML Visual Design
Botaki ka AJ Erasmus, Angela Bowring, Illana Dillon, Bev Victor, Ken Etberg, Tabitha Buffet, IT Design, James Whitelaw, MML Visual Design
Tlhophiso ya mongolo ka Straive, MML Visual Design
E hatsitswe ke

Diteboho


Shutterstock

l.6a, Phonlamai Photo; l.6b, l.106c, l.140a, OATZ To Go FACTORY; l.6c, Jensen; l.6d, kelvn; l.7a, l.107i, DeawSS; l.8a, RichardBrooks; l.8b,c, smallblackcat; l.9a,b, l.99e, SeventyFour; l.9c, Sonja Robson; l.10, Tatiana Buzmakova; l.11a, SeventyFour; l.11b, billy khambule; l.11c, l.46c, l.59f, l.69b, Prostock-studio; l.11d, l.69c, l.109c, PeopleImages; l.11e, Y. A.; l.12a, MaraZe; l.12b, BigTunaOnline; l.12c, Tyra Yusri; l.12d, l.48b, l.150c, Serhiy Stakhnyk; l.12e, l.13a, l.41a, l.48a, l.52a, l.50b, Kasper Grinvalds; l.12f, l.117c, AlexLMX; l.12g, l.22a,b, l.23a,c, l.108b,d,e,f, grey_and; l.13b, l.117b, ifong; l.21a, Alexeysun; l.21b, l.1005; l.22c, l.23b, l.108c, Denis180787; l.22d, l.23e, l.100b, nazarovsergey; l.22e, l.23f, nevodka; l.23d, l.100c, l.108h, Valentyn Volkov; l.32a, l.32b, andriy_vyshnivetskiy; l.32c, Bryan_Tunche; l.33a, i_am_zews; l.33b, l.33b,c, Riccardo Mayer; l.34a, Masha Nethu; l.35a, tony_vigore; l.35b, Photo Win1; l.35c, mama_mia; l.35d, adutt; l.35e, perfectlab; l.36a,b,c, WHITE RABBIT83; l.36d, Vladimir Jotov; l.36e, M. M. Mich; l.36f, l.55c, l.56, l.57c, Dimedrol68; l.38a, Ruth Black; l.38b, MicrostockStudio; l.38c, Olga_Rusina; l.38d, Viktor1; l.38e, M. U. l.41c, l.55a, l.57a, l.65b, l.107d,e,f, Yellow Cat; l.41d,e,f, l.151a,b,c, l.153a,b,c, chayhawin; l.43a, l.59b, Andrey_Popov; l.43b, l.43c, l.43d, l.43e, l.43f, l.43g, l.43h, l.43i, l.43j, l.43k, l.43l, l.43m, l.43n, l.43o, l.43p, l.43q, l.43r, l.43s, l.43t, l.43u, l.43v, l.43w, l.43x, l.43y, l.43z, l.44a, l.44b, l.44c, l.44d, l.44e, l.44f, l.44g, l.44h, l.44i, l.44j, l.44k, l.44l, l.44m, l.44n, l.44o, l.44p, l.44q, l.44r, l.44s, l.44t, l.44u, l.44v, l.44w, l.44x, l.44y, l.44z, l.45a, fizkes; l.45b, Mkosi Omkhulu; l.46a, Asier Romero; l.46b, KieferPix; l.46d, Khosro; l.47a, l.75a, l.76a, l.87c, l.94b, l.95b, l.95c, l.95d, l.95e, l.95f, l.95g, l.95h, l.95i, l.95j, l.95k, l.95l, l.95m, l.95n, l.95o, l.95p, l.95q, l.95r, l.95s, l.95t, l.95u, l.95v, l.95w, l.95x, l.95y, l.95z, l.96a, l.155b, officeku; l.47b, l.75b, l.76b, l.94a, l.95a, l.130b, l.131b, yuwnis07; l.50a, SOMMAI; l.50b, Evgenia Tuzinska; l.50c, Olga Dubravina; l.50d, l.50e, l.50f, l.50g, l.50h, l.50i, l.50j, l.50k, l.50l, l.50m, l.50n, l.50o, l.50p, l.50q, l.50r, l.50s, l.50t, l.50u, l.50v, l.50w, l.50x, l.50y, l.50z, l.51a, schankz; l.50j, JoannaTkacz; l.50k, Sarah Marchant; l.50l, l.51a, l.59c, l.60c, l.81f, Pixel-Shot; l.51b, l.106a, l.125a, Suwin66; l.51c, l.98e, l.125c, Renisons; l.52b, Chay_T; l.52c, l.52d, l.52e, l.52f, l.52g, l.52h, l.52i, l.52j, l.52k, l.52l, l.52m, l.52n, l.52o, l.52p, l.52q, l.52r, l.52s, l.52t, l.52u, l.52v, l.52w, l.52x, l.52y, l.52z, l.53a, l.53b, l.53c, l.53d, l.53e, l.53f, l.53g, l.53h, l.53i, l.53j, l.53k, l.53l, l.53m, l.53n, l.53o, l.53p, l.53q, l.53r, l.53s, l.53t, l.53u, l.53v, l.53w, l.53x, l.53y, l.53z, l.54, zaferkizilkaya; l.55b, l.57b, David Peperkamp; l.55d, l.57e, l.144b, Rozhnovskaya Tanya; l.55e, l.57d, gogoiso; l.58, Iasen; l.58a, l.58b, l.58c, l.58d, l.58e, l.58f, l.58g, l.58h, l.58i, l.58j, l.58k, l.58l, l.58m, l.58n, l.58o, l.58p, l.58q, l.58r, l.58s, l.58t, l.58u, l.58v, l.58w, l.58x, l.58y, l.58z, l.59a, l.59b, l.59c, l.59d, Pand P Studio; l.59d, La famiglia; l.59e, Andy Dean Photography; l.60a,b, IrenaR; l.60d, UlfFotoart; l.62b, Veer Arif; l.63a, l.64a, l.65a, ozrimoz; l.63b, oksana2010; l.64b, chrisbrignell; l.64d, l.104c, kringkrainetnangrong; l.66a, Hurst Photo; l.66b, Prasad Takham; l.66c, Melica; l.66d, l.98d, Africa Studio; l.69a, Phovoir ; l.70a, sirtravelalot; l.70b, l.122a, WBMUL; l.70c, one photo; l.71a, FalakaSimf; l.72a, l.73a, l.74a, Refox Photos; l.72b, l.73b, l.74b, TerraceStudio; l.72c, l.73c, l.74c, TheFarAwayKingdom; l.72d, Joaquin Corrales; l.72e, Shamils; l.72f, Nik Merkulov; l.77a, Printdesign 123; l.81c, Avocado_studio; l.81d, Dzha33; l.81e, conzorb; l.81g, l.140b, Melnikov Dmitry; l.83a, Yauheni Meshcharakou; l.83b, Billy333; l.87a, Flarkeen; l.87b, quietmind_art; l.92a, l.141a, Wut_Moppie; l.92b, Trixy Gatto; l.92c, Eric Isselee; l.92d, Nancy Pauwels; l.98a, goir; l.98c, l.144c, Mykhailo Baidala; l.98g, Terelyuk; l.98b, Javier Crespo; l.99a, l.139a, Gorodenkoff; l.99b, KlingSup; l.99c, Kinwunz; l.99d, Fineart1; l.100a, Photoography; l.100d, Viktorija Reuta; l.100f, GBJSTOCK; l.101, aekikuis; l.104a, Obak; l.104b, l.109a, gresei; l.104d, ViccoDW; l.104e, PATARA; l.104f, Vinokurov Alexandr; l.104g, Lebedko Inna; l.104h, Jurga Jot; l.104i, PeopleImages; l.107a, doyanfoto; l.107b, Ert; l.107c, Meong Stock Gallery; l.107g, typindia by amol; l.107h, Dream01; l.108a, MarcoFood; l.108g, Svetlana Serebryakova; l.109b, Mike Filippo; l.110a, l.111a, Regreto; l.110c, l.111c, Tukaram.Karve; l.110d, l.111d, Evgeny Dubinchuk; l.113a, Nature's Charm; l.113b, Jacques Hugo; l.113c, Geoff Sperring; l.113d, Ariadna22822; l.113e, iamtui7; l.117a, 19 STUDIO; l.117d, Maxxionn; l.121a, Ermolaev Alexander; l.122b, Sombat Muycheen; l.125b, Gemenacom; l.129a, PST Vector; l.130a, l.131a, Printdesign 123; l.132b, l.133b, l.135b, l.136, koya979; l.132d, l.133d, l.135d, Bogdan Ionescu; l.139b, Ground Picture; l.141b, Manop Boonpeng; l.144a, Nolte Lourens; l.144d, birdby stockphoto; l.149a, Blue Titan; l.150a, Capictures; l.155a, b,c, Masha Nethu; l.155d,e, StockBURIN;

Kamohelo

Moithuti ya Kamohelo,

Re a o amohela bukeng ena e thabisang! O tla kopana le baithuti ba ikgethileng, jwalo ka ha le wena o le moithuti ya ikgethileng!



Itokisetse ho ithuta, ho bapala le ho sebetsa le metswalle ya hao.

Ithute ha monate.

Mokgwa wa ho sebedisa bukantswe ena

Ha o bona	E bolela:
	nako ya ho sebetsa le motswalle
	nako ya ho sebetsa le sehlopha
	nako ya ho sebedisa matsoho le boko le ka
	nako ya ho taka le ho ngola
	nako ya ho bua le dintho
	nako ya ho sebedisa boko le monahano
	nako ya ho thapolla mmele
	nako ya ho khouta
	nako ya ho abelana
	ho khouta ka ho bapala

Ithute dintho tse ntjha dibolokong tse ikgethang bukeng ena.



Ho utlwisisa mohopolo wa tataiso


Etsa rokete:

O tla hloka:

- Dithupa tse 4. Ekaba tse pentilweng, tsa lebokose kapa pampiri e sehilweng dikgobane. ka sebedisa eng kapa eng eo o e fumanang.
- I mmala o mokgubedu
- I mmala wa lamunu
- I mmala wa boputswa ba lehodimo lehodimo
- I mmala o mosehla
- Sekgomaretsi.

Ho etsa rokete:

1. Kopolla rokete pampiring
2. Seha rokete e kopollotsweng
3. Taka rokete ya hao
 - Hodimo – kgubedu
 - Tlase – boputswa ba lehodimo lehodimo
 - Ka ho le letona – mmala wa lamunu
 - Ka ho le letsheho – mmala o mosehla
4. Manamisa rokete ya hao ka moseng




Kotara ya 1



Ke kgona ho etsa dipaterone	1
Mefuta ya diroboto	5
Tsohle ka nna	8
Ho phela lefatsheng la dijithale	11
Roboto ya ka	14
Bophelo bo botle	18
Dipaterone tsa ka	21
Tsamaya ho fihlela o thula tshita	24
Rarolla bothata	28
Ntlhophe	31

Kotara ya 2




Ho etsa dipaterone	35
Ho aha ntlo	39
Ho bolokeha ka manteng	43
Kenya tso - sephetho	49
Dipelo tsa roboto	51
E fumane	54
Diroboto di thusa batho	58
Latela dikutlo tsa hao	61
Ha re bue	66
Ho boloka mmele wa ka o ireletsehile	71

Kotara ya 3



Ho thusa Zaza.....	75
Phakeng	80
Diphoofolo tsa lapeng.....	83
Mofuta wa phoofolo ya ka ya hae.....	88
Ho dula o bolokehile.....	93
Thusa Tumi ho etsa kgetho e nepahetsen	97
Ho rarolla khoudu	100
Ha re thusa Kody	103
Dijo le mebala	106
Semela sa ka.....	109

Kotara ya 4



Lehae la motswale wa ka	113
Fumana tselo e ya tshela	117
Molaetsa o	121
Dikgalele tsa roboto	125
Manamatsela ho ya dibakeng tsa setjhaba	128
Thusa Kody ho fumana phakeng	132
Diroboto mosebetsing.....	138
Ho sefa metsi	143
Re buisana jwang?.....	149
Dinaledi bosiu	154

EXTRACT PAGES



Ha re qoqo

Tatellano ke eng?

Tatellano ke ha dintho di latelana.

tatellano


Paterone ke eng?



Paterone ke tatellano e iphetaphetang.





Mosebetsi wa 1




Ha re etse dipaterone.

1. Fumana paterone. Etsa paterone ka mmele wa hao.



2. Kopiletsa paterone bukeng ya hao.





3. Ha re shebeng dibopeho.

Na ke paterone?



Mosebetsi wa 2

- I. Etsa leibole ya mokotlana wa hao ka ho sebedisa difaha.
 - a. Sebedisa mebala e mebedi o e se paterone.
 - b. Follela difaha tsa hao ka wena.



- c. Bontsha motswalle wa hao leibole ya mokotlana wa hao.

tatellano – tlhopiso eo dintho di latelanang ka yona

paterone – tatellano e iphetaphetang








1. O kgethile mebala efe?
2. Hobaneng o kgethile mebala eo e mebedi?

Disebediswa tse ding tse ka sebele diwang:

- Dikwahelo tsa dibotlolo.
- Dipampiri tse mebala.



O ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!





Diroboto di thusa batho jwang?

Ha re qale

Roboto ke eng?

Roboto ke motšhini o mongang ho iketsetsa dintho ka bo ona.



Mosebetsi wa 1



1. Sheba difoto.
2. Bua ka mosebetsi oo roboto ka nngwe o etsang. Di thusa batho jwang?



Roboto e hlwekisang difenstere e hlwekisa fenstere ya meaho e melelele.



Roboto ya setorong e tlosa mabokoso dishelofong ho a isa ho bareki.



Diroboto di thusa ho etsa dikoloi femeng ya dikoloi.



Moahi o sebedisa boro ho hlahloba mosebetsi wa kaho.

roboto – motjhini o ka etsang dintho ka bowona

motjhini – ntho e etsang hore mosebetsi o be bonolo

Lentswe
le letjha

Mosebetsi wa 2







Sheba ditshwantsho mme o bolele hore ke mesebetsi efe e lokelang ho etswa ho le seng le se seng.



1. Tlola roboto ya hao.
2. Bua ka hore roboto ya hao e ka etsa eng.
3. Roboto ya hao e thusa lelapa la heno jwang?



O ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!

Ke lokela ho tshwara
sesebediswa sa
ditjithale jwang ha ke
se sebedisa?



Ha re qale

1. Ke lokela ho itshwara jwang ka phapang ya borutelo?
2. Sheba setswantsho ka se...
3. Na o ka e fa monwana  o motona o shebileng hodimo kapa o shebileng tlase  ?



Mosebetsi wa 1




Bua ka boitshwaro bo setshwantshong ka ka seng ho tse ka tlase.



dintlha tse amanang le wena – ntho e nngwe ka wena e bolelang hore na o mang, jwaloka lebitso la hao le aterese ya moo o dulang

Lentswe
le letjha

Ke kopa o nthuse
ho fumana
disebediswa tse
hlahang mona.



Ha re qale

1. Sheba ditshwantsho.



2. Disebediswa di **sebediswa** jwang?

3. Disebediswa di sebediswa jwang lapeng la heno?


sesebediswa – sesebediswa (thulusi) se ka sebediswang ho etsa mosebetsi, jwalo ka selefounu bakeng sa ho founa, ho bapala dipapadi le ho nka difoto

Lentswe
le letjha

Mosebetsi wa 1



1. Thusa Binkie ho fumana sesebediswa se siyo ka ho supa.



2. Hobaneng o kgethile tseo o di kgethileng?
3. O fumane disebediswa tse kae?

Mosebetsi wa 2

1. Nahana ka sesebediswa seo o se sebedisang difoto.

a.







b.



2. Ke dikono le dikarolo tse ho sesebediswa

3. Taka sesebediswa seo o se sebedisang.

O kutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!




Ke rata ka moo
kaofela re fapaneng
kateng.

Ha re qale

Roboto ke motjhini o nang le khomphiyuta,
dikarolo tse tsamayang le isensara.

Kaofela re fapane ebile re na le mesebetsi e
fapaneng.



Mosebetsi wa 1

1. Kgetha:

- Hlooho
- Mmele
- Matsoho a mabedi
- Le maoto

2. Tereisa dikarolo tsa mabone ho iketsetsa roboto leqepheng le leng.

3. Ntsha karolo ka nngwe.


4. Manamis dikarolwana mmoho hore o iketsetse roboto ya hao.

5. Bua ka roboto ya hao.

a. Mabitso la roboto ya hao ke mang?

b. Ke eng seo e ka se etsang?






Mosebetsi wa 2

I. Re ja dijo hore re matlafale. Diroboto di hloka matla hore di re thuse. Jwale, sebedisa motlakase ho matlafatsa diroboto tsa hao.

Latela mela ka monwana wa ha mmme o fumane hore na o nepile.



diroboto tsa hao – ho ithuta ka diroboto.

Lentswe
le letjha

O ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!



Ha re gale

Khouda ke eng?


Khouda ke ditaelo tse bolellang khomphyutha
ho e na e etse eng.

Mosebetsi wa 1





Kody o rata ho tantsha.

O kgetha dibopeho tse nne. O fana k
motsamao ho sebopeho ka seng



Latele mepato ya Kody.

I Shona paterone mme o etsise diketsahalo.




Lentswe
le letjha

khoudu – ditaelo tse bolellang khomphiyuta
hore na e etse eng

Mosebetsi wa 2

1. Kgetha motsamao bakeng sa dibopeho tsa hao ho etsa dikhoudu.



2. Rala dikhoudu tsa hao.

3. Ikwetlisetse metsamao ka sheba dikhoudu le motswalle wa hao.

4. Pheta motsamao ka makgetlo a mane.

5. Sheba paterone.


a. Etsa taro shya ya hao.

b. E pheta makgetlo a mane.



O iketlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1		2		3		4	
Ho lokile		Thabile!		Motlotlo!		Alilili!	



Ha re qale


Tatellano ka maqamano ya ka moo dintho di etsahalang ka teng.

1. Tatellano ke efe?
2. Tselelano e **ipheta** makgetlo a makae?



pheta – ho etsa ntho hangata

Lentswe
le letjha



Mosebetsi wa 1



1. Motho ka mong o tshwere tholwana.
Kena pateroneng ena.



2. Etsa paterone ena sehlopheneng la hao.



or



3. Ha re le tsa paterone e nngwe.





4. E nngwe ke ena.







Mosebetsi wa 2

1. Na ena ke paterone?  o 



2. E le hore hobaneng o kgethile  kapu .

o ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?


1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!

Na nka fumana tsela?



Ha re qale

I. Sheba tselo e ka tsoa a sisinyang hlooho kateng.




a. Tsamaisa hlooho ya hao ho ya ka lehlakoreng le le leng moo metsu e shebetseng teng.

Mosebetsi wa 1




Sheba tseleng.

1. Ke khoudu efe e etsang hore Zaza a fihle ho Zuzu?



Sheba metsu.

2. Sebedisa mawana wa hao ho tsamaya ka tseleng.
3. Bala sehlopha ka seng sa metsu ya ditaelo.



Mosebetsi wa 2

Sheba ditselana.

1. Ke motsu ofe o siyo?
2. Ngola motsu o siyo ho tlatsa khompuuta.



a.



b.




Lentswe
le letjha

tsela – moo o kgonang ho tsamaya teng

tataiso – tataiso e re bolella hore na re tsamaye ka tsela efe

Mosebetsi wa 2 (o tswela pele)





c.



d.



O ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1 	2 	3 	4 
Ho lokile	Thabile!	Motlotlo!	Alilili!



Ha re qale

Ke lokela ho fumana metswane ya ka, ho s tsotellehe boe no ba le noma.



Lentswe
le letjha


rarolla – ho fumana karabo

bothata – ntho e thata eo o lokelang ho e rarolla

Mosebetsi wa 1



1. Bua ka tsela eo Dali a hloakang ho e latela ho fihla ho Tumi.
2. Qetella khoundu bukeng ya ha...



EXTRACT PAGES

→

Mosebetsi wa 2



- Bua ka khoudu hore Dali a fihle ho Zaza. Qetella khoudu.

→

Qikatlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1		2		3		4	
Ho lokile		Thabile!		Motlotlo!		Alilili!	





Ha re qale

Lentswe
le letjha

hlopha – ho beha
dintho hantle

Hlopha tse tano ya ditshwantsho.



1. Ho etsahalang setshwantshong sa a?
2. Ho etsahalang setshwantshong sa b?
3. Ho etsahalang setshwantshong sa c?



Mosebetsi wa 1




Bua ka tatellano ya ditshwantsho.

1. Thusa notshi ho fumana tsela e yang lapeng.

Beha ditshwantsho ka tatellano e nepahetseng.



2. Thusa Zulu ho itokisetse pula.





Mosebetsi wa 1 (o tswela pele)

3. O ka hlopha dijo ka tatellano efe?




4. O ka sheba TV ka tatellano efe?







Mosebetsi wa 2

1.
 - a. Balla pele ho tloha ho 1 ho fihlela ho 5.
 - b. Balla morao ho tloha ho 5 ho fihlela ho 1.
2. Sheba ditshwantsho.
 - a. Bala hore ho na le matsatsi a makae bolokong ka bong.
 - b. Taka ditshwantsho ka tatellano e nepahetseng qala ka setshwantsho sa letsatsi.



O ikutlwa jwang ka mosebetsi oo o o entseng?

1		2		3		4	
Ho lokile		Thabile!		Motlotlo!		Alilili!	